

ОБРАЩЕНИЕ

учредителей Фонда поддержки студентов и аспирантов Намского улуса к населению улуса

В условиях перехода к местному самоуправлению, когда имеется резко дифференцированный уровень доходности и материальных возможностей населения к социальным услугам государства, мы решили оказать посильную помощь жителям нашего улуса.

На выборах народных депутатов III созыва Государственного собрания (Ил Түмэн) в числе основных наказов избирателей ставился вопрос действенной помощи абитуриентам, студентам и аспирантам из нашего улуса. Изучив ситуацию, в том числе финансовую, мы решили поддержать инициативу народных депутатов Н. С. Тимофеева, Н. И. Румянцева и вошли в состав первых учредителей Фонда поддержки студентов и аспирантов Намского улуса и оставляем открытым Учредительный совет для всех заинтересованных лиц. Фонд будет действовать строго в рамках Гражданского законодательства РФ и РС (Я).

Образование, в том числе высшее профессиональное, в любом обществе считается основным звеном становления и развития личности. Активная жизненная позиция образованных и культурных людей является незыблым гарантом демократических принципов гражданского общества. Мы уверены в том, что наше обращение найдет поддержку среди населения и органов управления улуса.

Народный депутат Государственного Собрания (Ил Түмэн) Н. С. ТИМОФЕЕВ

Народный депутат Государственного Собрания (Ил Түмэн) Н. И. РУМЯНЦЕВ

Заместитель руководителя Управления министерства РФ по налогам и сборам по РС (Я) Н. С. ЛИ-ФУ

Генеральный директор ЗАО «Мамонт», казино «Золотой Дракон» Р. Е. ЯДРИХИНСКИЙ

Генеральный директор ОАО «Копиртехсервис» А. Т. НИКИФОРОВ

Генеральный директор ГУП «Якутгосоптторг» А. Н. ДЬЯКОНОВ

КӨМӨЛӨҮН!

Аба дойдуну көмүскуур Улуу сәрии сыйларыгар үерээр саастаах элбэх ово араас ыарыттан уонна хоргуйан олуевүн республика салалттын 1942-43 сс. уураахтара өрүүйбүттээр: сана детдомнар, интернатор, анал оскуолалар аныллыбыттара. Мэнэ-Хангалас улууңтар 1 Мөнгүруен иэнилигигин 7 кылаастаах Маттатааы оскуолатын базыттара 4 кылаастаах санаторий-лесной оскуола аныллыбыттара.

Сезонга 80 үөрзинэччи буолара, оттон сайнынын лааыр үлэлиир. Оскуола 1943 сыл күнүнүттэн 1955 сылга дээри үлэлээбигэ. 1955 с. балааң ыйыттан Дьокуускайга Чочур Мыраан анынгар аныллыбыттара. Оччобо бу оскуола иинин 13 сыл устата 1800-1900 ово киирэн тахсыбыт буолохтаах. Ханыннтарга тахсар, радиоа, телевизорга этиллэр эээрдэлэргэ кинилэр үтү ааттарын истебит. Ити билигин кырат 65-70 саастаах дьонор. Кинилэр ортолорутар наука араас салааларыгар учуонайдар, бастын производственниктар, араас таңымнаах Советтар депутаттара, орденнаахтара, Герой-ийлээр, үтүелэх ааттаахтар бааллар.


Оскуола ити сыйлардааы үлэтийн, аныллыахтааын уонна көнөрүлүхтээбин тустарынан докумооннааэрэ бааллар. Мэнэ-Хангалас улууңун даааны, Халын, 1 Мөнгүруен иэнилигэктэрин даааны историаларыгар 1-2 эрэ этии баар. Үлэлээбигэ учууталлартан 82 саастаах

Георгий Андреевич Кычкин — Аба дойду сәриитин инбэлийтэ уонна мин хааллыбыт. Республика айдаанинаа 70 сыйлаах историияттан 13 сыйлааы историабыт суурин бэлэтиэм мэккэ хаалар буолла. Нэнилийн күлтүрний олооун бишиги сирдатан хааларбыт наада.

Ол иин бүгүн тыынинаах ветеранина, кинилэр овогоро, сизниэрэ тугуу ейдүүргүтүнэн суурин, суруттаран, хаартыскалаан ыттаргыттара көрдөнөбүн. Минигиттэн атын суурин, түмэр тыыннаах туюу суюх. Республика бары оройуоннарыттан иуучча, саха овогоро көлэллэрэ. Ити кэмтэн ыла оскуолаа 50 сыл үлэлээбигэйттэн 33 сыл директордаабыттын.

Е. А. ЗАХАРОВ,
Саха АССР үтүелэх учуутала,
РСФСР ПТО-тун түйтгүн,
Мэнэ-Хангалас бочууттаах гражданина

УОППУТ ТОБО БАРАРЫЙ?



туох дии саныллар эббитий?

Андрей Еникеев, суюппар:

- Уот барыгар туох да үчүгэйн көрбөшпүн. Уот суюуттан үлэ тохтуур. Саатар уоту 4-5 чаас ыльяхтарын сеп этэ. Аасыкка уот барбыттара маажыннан мороженай ыла кирбитет холодильниктара баар астара ууллан хаалбыт, улахан хоромнуу тахсыбыт. Уулдуугутааны ким атылааныафай? Кэмнээр этиххэ, дьонго-сэргээ биллэриххэ наада.

Анна Тихонова, пенсионерка:

- Мин уот барыгар улахан утартым суюх. Хата хайгыбын, сыйсхал туоратыннаана сатанаар.

Евдокия Мирикова, пенсионерка:

- Сайынгын кэмнэ уот барара кунаан. Бишиги, уопсай дьизээр олох тоохторо, булууна, гаана суюхт, аспыт буоруяар, астаммат, электроплитабыт үлэлээбигэ. Уоту ыльыны күнүнүн, сааскы кэмнэ онордохточна дьон эрэйдэнэ суюда.

Томас Генеров, ОДЬХХ харабыла:

- Уот барын олох утарбаптын. Өрөмүн барара наада дии саныбын. Уоту соруян ылбаттара чахчы. Ол эрээри кыныннын сыйсхал тахсыбатын тууңтар билгигүн үчүгэйдик үлэллиллэрэ ирдэниллэр.

Ольга Белоусова, дийс ханаайката:

- Уотын аллара мэнэттэн тахсыбат эрээри, нэнилийнэ уонна тэрилтээлэр интэриэстэрэ учууттаныахтаах дии саныбын. Ол курдук уоту 12-лии чаас онуттар, саатар 3-4

чаас, өрөбүл, субуота күннэргүр син ёр соусы ыльяхтарын сеп этэ. Уоту ылалдырьыг эрдэгтээ анал биллэрийн онгорон нэнилийнээн сэргээтиххэ.

Ити курдук дьон санаата араас. Уот мэлдүй баараа ордук эрэллээх!

Бишиги корр.

ИКИРЭЖ ТЫЛЛАР

Убаастыллаах салайаачыбыттын, Саха Республиканы уөрэйриитин түйгүнүн, Нам улууңун уөрэйриитин управлениеийн методист-инспекторын ЧЕРНОГРАДСКАЯ Людмила Павловна 60 сааскын туолбут үбулууңгүнэн истинг-ник эээрдэлийбигэ! Оскуолаа кириэн иининээси саастаах овзоруу итигэ-үерэтигэ аймыннылаах, сырадаах үлээжин урдуктук сыйналыбыт, киэн туттагыт. Бишихээ үтүе, муударай сүбэн, ийэлий истинг кынамнынг иинин маҳтабын. Баараыбиг кыгаанах доруобуяны, аймынъылаах улзни, дьиз кэргэнгээр үйтулаах, дьоллоо олоду. Эйлигүн куруутун истинг сыйынан, бар дьон маҳтала арыаллаатын.

Хатырыктан «Кэрчээнэ» ово садын колективи, Ф.Н. Уварова, педагогический чыл ветерана

Убаастыллаах Людмила Павловна ЧЕРНОГРАДСКАЯНЫ 60 сааын туолар күнүнэн ис сүрэхтэн этиллэр истинг-иирэх тылынан итигэ-истинг-ник эээрдэлийбигэ! Баараыбиг эйзэх чэзиэн-чэбдик доруобуяны, уөрүү-кетүү аргыстаах бары үтүенү, кэрени, дьиз кэргэнгээр этэнгэ буолууну.

Хамааттаттан М.Д. Куличкина

Күнду кэргэммин, ийэбигин, эббитин ЕГОРОВА Людмила Васильевнаны, 1 Хомустааха иэнилигигин начальнай кылаас учууталын, күнсирин көрбүт кэрэ-билий күннүнэн—50 сааскын туолбуккунан ис сүрэхпилтитэн итигэ-истинг-ник эээрдэлийбигэ! Баараыбиг эйзэх чэзиэн-чэбдик доруобуяны, уөрүү-кетүү аргыстаах бары үтүенү, кэрени, дьиз кэргэнгээр этэнгэ буолууну.

Кэргэнгэ, орлогорук, сизниэринг, бишргэ тереобуттэрийн, чулас айтальын

Убаастыллаах Варвара Антоновна!

Эйлигүн Нам ветеринарны управлениеийн уонна лабораториятын колективи 60 сааскын туолар күнүнэн ис сүрэхтэн итигэ-истинг-ник эээрдэлийбигэ! Варвара Антоновна, Эн талан ыбыг идээлнэнэр сыйларга ветеринарны специалист уонна салайаачы быынтынан эдер специалисты итигэ-үерэтигэ, улуус сүеңүгэ-аа сыйстпаннааха ярыылартан ыраастанаарыгар, ветеринарны судууспа улуускаа инники дээжи сайдарыгар улахан кылааккын, сырадын, билгигүн-керүүтүн бээрбиккин билгигүн мунгашын уонна улаханын сыйналыбыт! Эн уонна билгигүн ис сүрэхпилтитэн итигэ-истинг-ник эээрдэлийбигэ! Бишигүн күнүнүн, сыйынанын, үйтүй-байын олохонон уүнүн, утве үйэлэн. Бишихээ анаабыт уараабат кынамнын, муударай сүбэн-аман, эйзэс майтын, сылаас тапталын иинин бараг маҳтальтын тизрэбигэ!

Бары үтүңүкытта Нам улууңун ветеринарны управлениеийн уонна лабораториятын колективи

Администрация муниципального образования «Намский улус» поздравляет ТАРАСОВУ Наталью Ивановну, начальника отдела статистики, с награждением медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения» по указу Президента РФ от 14.10.2002 г. Желает дальнейших успехов в работе, счастья в жизни!

Күнду аябытын, кэргэммин ПАВЛОВ Николай Прокопьевиных тереобут күнгүнэн итигэ-истинг-ник эээрдэлийбигэ! Бишигүн туспуттара ахсаабат кынамнын, эйзэс сыйынанын, утве сүбэн, уараабат тапталын иинин муугура суюх маҳтальтын тизрэбигэ. Утве санааг уостубатын, амарах сүрэгүн сылаана намыраабатын, орлогорук, аймах дьонун тапталларын арчыланан уөрэ-кете олор, доруобайбуол. Улээр-хамнааскар үрдүк ситийнилэри, ылсыбыт дыяланг сижин-хотон истин, дьол эр тосхийдун дийн алтыбыт.

Эйрэни кытта кэргэнгэ, орлогорук

**Теле-видео-радиоаппаратурын суналлык
өрөмүнүүр МАСТЕРСКОЙ**

тел. 22-2-44

aadaryraha:
Нам с. Мир уул. 14
№-рэ (Лесопуун
учаастага)

АЛЫПТААХ, О, ОБО СААСПЫТ!
ОЛОНХО МИНЭТЭ ПЕГАСПЫТ
Ол кини этэ-туос аппыт!

Туос
Төрүктүрк культура түүрүгээ



кетүөүбүн кыната эрэ
суюх курдук.

Харбалаахха
убайым дызтигэр
сайлаатыбыт, кы-
стаатыбыт. Зоя ос-
куолаа пионерба-
наатайдыр. Дайы-
кыкабыт бастакы
кылааска туйгуннук
үерэнэр. Саргыбыт
обо садыгар сыйль-
ар. Абадам Хаабий

ууноо эз.

2. НЫЫКАНГА

1981 сүйл сайнынгар Саха
АССР телевидениен уонна радио-
наан бизригээ Госкомитетин
Булүү белэх оройоннары гараллаа
корреспонденьнан иккис сыйлы-
бин улэллии сыйльдан, төбөм, сийим
тонюю, сүнүхтэрийн ыалдьаль-
ларын ини, Үнээ Булүү Буотулуутуар Ныныкан кырдьабаска
кердерергэ, эмтэнэргэ бы-

сааллыбыт. Ныныкан Түүкээн
урдук сыйлын танчны сүүрэн
түстү. Сүүс сааын туолаары сыйль-
дар ытых кырдьабас! Түйт биз-
дээр сый балыктаныбыт, сыйс да-
балык баар, бийр сыйлынгар орото
инчибитин ылан, Ныныкан иниин
хайгыга:

— Быара ыарылаах эбйт, ба-
лыкпүт эмис ыалдьар буолбут,
— дизэн хомойбуттуу эпилт уонна
кумхаха көмтерен кэбиспите.

ЫТЫК КЫРДЬАБАСТАРГА

1. БАДЫЛ ОЙУНГА

Бастакы кэргэним Зоя Федотова Боронова (кысы эрдээнээс араспаанынта) — Булүү Бороний мадоннаты. Борон ооскуолата яблоко ууннэрэн, Бүтүн Союзка биллээр. Норуот ханаайыстыбын ситийнлизин Быстыкаптыгар кыттыбыт. Элбэх озо, алтыс-сэттис кылаастар Саха обкомолун Бочуутуай грамотатынан наарадаламмыгара. Зояга эмис баара. 1965 с. бырынан ыалдьан, Дьюкуускайга аатырыт хируг Иван Полягинский — Болочук (Кэбээзи) операциялаабыт. «Ыарыта тарраммыг» дизэн, быарын хайгытанаан, эмис күпшүттэй.

1966 с. сайнынгаренүүрүк күй-
аска ынаахты Үнээ Булүү Харбалаабыттан Ороонууга таңыас
массыннатын кузовыгар симилзэн
тийдит. Элбэх утаттыбыт. Туспут ыалбыйт кырьынын кыннын-
ар серүүн бий кынынан кундулэ-
тилэр. Быара ыалдьар кини аны-
нын ини сухтааын хантан билижит.

Зояг бергээтэй. Булүү балын-
тара балачча уүннүүк эмтэнэ си-
тан, Тылтынгтан сыйльдар Даарын
эмээхинин бодорусупта. Истиг ийзэнин: «Дьеугер орон-
норго баран көрд, туналы» —
дизэн сүйлэбигти. Олининэ «Ныныкан», Даараанынапка барыах-
ха» диирион адьас аккаастана. Куттариа. Сайын Үнээ
Булүүттэн баржалаах катерынан
Ныныканга айаннаан истэхпти-
нэ, (Булүүгэ олохтоох арадыяа-
нан бизрини тэрийэчийн эрдээх-
теринэн улэллийрим) дыннорбурт
тогоо сүйлэбээтэхтэрэ, абааны
көрбүттээр буолла — бишигүүн
Түн өрүүг Булүүгэ түнээр төрдүн
ардаа етгүүр түнээр кэбистилэр.
Бишиг иллиг турохтаахыг. Икки
эблээр тиксиэр балкырдара балыс-
хан, үллэ-үллэ эрэлийэр. Түн
сүүрүүгэ дохсуннаа бэрт. Дынлутуар
мотогордаа онгочлоо балыксыг
баанынай уола-сыраланан-сыралан-
туоратта. Махтанан үс солку-
обайы бизрдим Тойон Хону аэропордугар сатын тийин хоннубут...

1967 с. кулун тутар бутуутэ.
Тылтынга «Антошканан»
кеттүүт. Баплааайы Лекчееенүүттэн бараатын Киеэз (билигин Горний улууңун сибээни тойно) ийз кыннын көрдө баран ийэр. Кэргэнин дьеуэтэй Булүү гор-
Постугар үлэллир мааны сээрэлзэх, амарах, анынгас Ыстапаанын
бийгүүнин барсыгыт.

Даарылаахаат экирээр дын-
элэхтэр. Овзоруун, чутасаймахта-
рын курдук истигник көрүстүлэр. Сарсынгар уон иккы ыарынах,
түйт арыаллаачы элбэх турку-
лааха табаларынан Түн үрдүгээр
олохтоо Егор Герасимович Гера-
симов ороннорго айаннаатыбыт.
Чабыл күн, магнан хаар, кини ха-
раа саатар. Табалар тамиа си-
лэлээр. Барамтад үрэхтэй, толо-
оннору, тууруулэри-таксылары,
сис тыалары аастыбыт. Айылда
кэрэ хартыната арыллар. Арай
биир да етхөн онно көстүбүт. Бул-
чугтара эрэ бийн охсон айнаар түбэлээр бийньялаа.

Ыарахан ыарынахтар, олини-
гэр мин күрэгэйим, Киеэзийэ кын-
на, о. д. а. сыйштынан ийнэллэр.
Аара эмтэнэн, төннеччүүлэри
көрүстүбүт. Чэлчээбиг, сирэйдэрэ-
хархтара сирдаабыт көрүнгээх-
тэр. Эмис таба көлөлөхтөр. Булүү
Бетүнүүттэн ово садын улэлните
дыхтадар баара.

Сырдыкка тийдигит. Тууор-
бах саха балавана. Буор муостал-
ах. Ороннор «элбэх кини ийэр»
дизэн эмээхининэнт бөөнүү бунар-
тарбыт. Уоллааха кысы оборул,
Үнээ Булүү ыаллын нэхилигит-

тэн Дьеугер урукку кэргэниттэн
улаан уолаа Өлүөсээ кэлбүт.
Ахаатыбыт. Ороннор мийгиттэн:
«Төйдүүм, суруйын дуу, соруя-
ын дуу?» — дызтигин ейдөөн ис-
тибэстим. Оюурдэхптийн солотуу-
ха буулаан, ханса кулгаахынан
истибэши. «Суух», — дызтиг.

Кырдьаас ыаражан ыарынах-
тары, Зояны эмис, сыйнаа ороннор-
го утутарга дынайда. Атыгтар
мунх дыннуу буор муостаа юк-
кэлэнэн, атхатанан сыйтыбыт.
Үчүгдик түгүйдүүт.

Сарсындаа уолаттар табаларын
тута барылттарын кэнэ, ороннор
эмтээнин саадаатта. Бастаан
кырдьаастартан. Туюхтара
ыалдьарын, олохторун илгэтийн,
оннооэр кистэлэнгэрийн көрөн тур-
ар курдук кэпсийр. Уота
сөвүүрийт кемүүлүк онохобутэй
тоноогоо дуу, сиердийтэй дуу сую-
рлубут айыаха чыышпаанын,
сыйлыг сийлтийн сыйланын
бираар. Уот иччилэхтик куех

Уйбаан ууну, мааны хааччийар,
киймитгэр көмөлөнөр. Ийэм, сан-
хымын Настаа Илий Бас ферматы-
гар ыанынкыгыттар. Кирининэн
афам Саллаат Сэмэн (сэрийнкытты-
ылаа) хотон тас улэлните. Убайын
сыйлыгын. Курраттан ууна сыйль-
дан улэллийн. Чыбыдаа үрэх мэ-
нэйдээбээт кэмгээр олонуунттан
саадаан, убайымын биэрбит
«Планета» мотоцикл бастакы вы-
пунуул келнэбүйн. Бөрөрийтэй си-
тааннаахын, бараанка саныаха-
таахын. Төрдүс скоронынан
кетүүтэн истэхлийн, төрдүн ула-
хан уйуктаах массыннаа күлтэс
тына тус. Уруулбун туро тутгум, туу-
ромаспын үктээтийн, тонгуу хаар-
га ыаражан энгилэн хааллым. Ити
икки ардыгын хас да «Татралар»
суюшардара сыйсан кэллийр. «Чо-
так быстро ездыш, жить надоело
что ли, мы бы уступили дорогу. Ни-
чего не поранил?» — дызтиг. Суль-
бу ойон турдум. Тимир апнын ту-
руордум. Убайдар ааспүттэрийн
хаарын сыйтыралаатта. Байыас:

— Бы Ныныкан кырдьаасыга,
— дызтиг.

Советской Армии кэккэтигэр
стратегический ракетный сэрий-
лэргэбийгэ сулууслаабыт таба-
арыспар, уруйн уонна үзүүрүүт-
тэн эрэх тахсыбыт саастаах мөдү-
тас, айыахаанахаах Виктор.

Сийлийтгэвэрийн эрэхтэй
байнаа сыйтын таңынан турда-
яна, ракетанан айаннаан, Үнээ
Булүүгэ Байыас ороннор урккүт-
тэн түнээр ыалдьар хоннубут. Буот-
туугаа самолетуун кеттүүт. Дэрийнээс тийийнхэлтигэр дылзы
улаан эдэрчи ыт көрүстэ. Бары-
бытын сыйтыралаатта. Байыас:

— Бы Ныныкан кырдьаасыга,
— дызтиг.

Советской Армии кэккэтигэр
стратегический ракетный сэрий-
лэргэбийгэ сулууслаабыт таба-
арыспар, уруйн уонна үзүүрүүт-
тэн эрэх тахсыбыт саастаах мөдү-
тас, айыахаахаах Виктор биийэхэ
туттартаатаа, истингник маҳтанаа.

Бишиг сыйалбыт — эмтэнин
уонна кырдьааска от үлэтигэр
көмөлөнүү. Улэбийн саадаатыбыт.
Кураан күннэри баттаа тут-
тухтаандаа хаалдьахаа дизэн сана-
алаахыг. Байыас Киргизэй кур-
таанын ахаабыраа, Ныныкан биэрбит-
гылттыкалаах эмчин ийэр. Отоо-
суутутар бишигтэн хаалсый-
бат, хатаа, тахынтын «бынаары»
ыкстар. Бийр күн Ныныкан орон-
нор мийгин күн уотугар олонюю-
ко олтор, хааннаатаа. Муонунан
оботтобутун естүүкүлэе баанкаа-
куута, «сир хайа хапшыттара ил-
дээн ууран кэбис» дызтиг. Хааннаа-
быт миэстэтийн пластирын саба-
туур, «бийээ түнэн хаалыгаа, кы-
налльма» дызтиг.

Бэлэдийн көрбүтүү: ороннор үс-
тэлтийн барыаа, бирийр — изгэнни сыйль-
ар аарымаа кырдьаасы, иккинээ —
ортосаастаахаа, бирийн кишигээни-
бас тахынан көрсүбүтэ, сыйтын си-
рэхарахаа, усүү — эдэр элзээхийт ыт
оюто. Айылыкка кырдьаасыг кэл-
лэн эйрэгир, баристэххиэн, атын
киниэхээ барар. Аартык дээши хай-
ын олонор үрэллэр. Онтуктара
араа стааха — ыаражан ыарайх
иийр түбэлтэгитгэр — улааны, орто турктаахаа ыарайхаха —
сөбүгэрий, чэлчээхийгээ — «нүн-
нан» дызтиг ууран хааллар.

Ныныкан кини тута ыалдьарын
эрэбуолакка, олбун курдаттыы
билээр. Дьюкуускайтан эмп үлэлн-
тээ дыхтадынлийн тымырын тут-
тан көрөн баран, хаан баттаа ын-
нааарын, атын ыарайхын кэпсээн
биэрбитүү. Эмтээбигти. Кетүүр кын-
таа эрэ суюх кини маҳтанаан-байы-
лаанаа барыгыт.

Байынын кытга сайлык хоту-
туттагаа тарднын азалыбыт. Хатырк-
тара сулламмыгт ууну собус дүүлүн
мастар сыйталлаа. Киргизэй:

— Бы кырдьаасыг дынналар
дьизтиг мана, — дызтиг.

Охсон, муньян, бугуллаан үс-
туу кабистибиг, күрүелэрин тут-
туут. Күннэр айан ийзилэр. Атыр-
дыхаа ыйын бирийр күнүүр Түүкээн
өрүүлүүгээ сыйын сийлэгүүнүү
уулчилын түмэнээс таба таытарын
Виктор биийэхээ туттартаатаа, истингник
махтанаа.

Боескоров Степан Тимофеев-
ич хомуйан огорбут «Ныныкан
норуот эмчийн түнүүнан ахтылы-
лар» дизэн бэртээхэй кинигэтийн
уул эмчийкээ умнүллүбүт
өйдебүнүүгүү сааха норуотугар бэл-
лэхтээ. Ити иннинэ 1992 сүйл «Чолбон» суронаал 3 №-гэр Уй-
бан Ороонуунуский «Күн санаалаах
Ныныкан кырдьаас» дизэн улаан
ыстайтайтаа күн сирин көрүтээ.
2002 сүйл олонуун 2-гэр «Якутия»
ханыакка Валентин Христофоров
«Старик Никон — последний великий шаман и целитель» дизэн ну-
учалчыны түллаахаа азажычыларга
анаан суройбуга.

Үйлан Ороонуунуский сурой-
уттагаа тарднын азалыбыт: «Ороннор сааын ыбаарыар буоллах-
лааха, бэйээгээ тээринэн, 1880 сый-
лаахаахаа Буотуулуу Оноғосутутар төре-
бүтүү. Олаат 104 саастааар 1984 сыйлаахаа мүүс устар 9
күнүүр өлбүтээ. Кэриэнин биийтэй-
нан уртагын хараллаа сыйтар. Ол
курдук алуен иннинэ көмүүлэр си-
рийн эрдээгээн талбигаа. Кэбээйтгэн
Борисов Алексей, уола Саша, уч-
утал Тимофеев Владимир буолан-
наар ороннор тыйнаанаар бэйэйтгэн
кээзийн 3,5x3,5 м. кизигээ, 3
метрээ дирингээх сири хасылттара.
Дызтиг манаан курдук бэрбийнээлэри
сирийдийн сурон, дызкирдуконор-
бүтүү. Сыйтар сирийн ыраадаа 3x3
м. ийнээхээ тээ. Ороннор хоруобун
уурагаа мустаттаган 70 см үрдүкээ-
хээ бильгрэлтэй манааны сыйна-
хаа орон онорторбугаа. Киргэргэ-
тасхарга дизэн аиан, мэндээзин-
эх дызтиг кирилизин курдук
кирилиэстэбигтийн. Ороннор бу-
улэни улэлзэн бүтээгдээн кытга,
тутан баран, дын нус-хас буолбута.
«Өлөртэн олох куттамалын. Ов-
орбүрбүн билэ-кере сыйльдаар.
Эмтигригийн олох ыбаарыма, сыйн-
наар турдаар», — дызтигээбээгээ.

Итээлэх көрбүтүү: ороннор би-
йын күннэр азалыбыт. Төрдүн
эрэбуолакка, олбун курдаттыы
билээр. Дьюкуускайтан эмп үлэлн-
тээ дыхтадынлийн тымырын тут-
тан көрөн баран, хаан баттаа ын-
нааарын, атын ыарайхын кэпсээн
биэрбитүү. Эмтээбигти. Кетүүр кын-
таа эрэ суюх кини маҳтанаан-байы-
лаана

